



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 11**

**PUDUNGWANA 2015**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: 2½ dihora**



---

Pampiri ena e na le maqephe a 5.

---

**DITAELO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse PEDI, e leng:  
KAROLO YA A: Moqoqo (50)  
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele (50)
2. Araba potso e le NNGWE karolong ya PELE feela.
3. Araba dipotso tse PEDI karolong ya B.
4. Qala potso e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA, mme o sehe mola qetellong ya potso ka nngwe.
5. Etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano o bontshang tatellano ya mehopolo). Ha o qeta ho ngola, lekola botjha mosebetsi wa hao ho hlaola diphoso. Etsa moralo ditemeng tsohle. Sebedisa pensele ha o lokisa diphoso. O tla abelwa matshwao bakeng sa ho ela mehato ena hloko.
6. O eletswa ho sebedisa metsotso e 80 KAROLONG YA A, metsotso e 35 potsong ka nngwe KAROLONG YA B, mme e tla ba metsotso e 70 KAROLONG YA B ha e le kaofela.
7. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
8. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng, kapa sehlooho seo o iqapetseng sona meqoqong eo ho sa nehelanwang ka dihlooho ho yona.
9. Ngola ka mongolo o makgethe.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho se le SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400–450. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole mosebetsi wa hao botjha ho hlaola diphoso.

**[50]**

1.1 Ka nnete boloi bo teng.

**[50]**

1.2 Bahwebi ba mafatshe a mang ba nketse MaAfrika Borwa dikgwebo tse nyane, empa ba butse menyetla ya mesebetsi.

**[50]**

1.3 Bohlokwa ba metsotso e 67 mohla letsatsi la tswalo la ntate Mandela la 18 Phupu.

**[50]**

1.4 Baithuti ba Kereiti ya 11 ke bona ba tshwanetseng ho hlophisetsa mokete wa ditumediso tsa baithuti ba Kereiti ya 12.

**[50]****KAPA**

Baithuti ba Kereiti ya 12 ke bona ba tshwanetseng ho ithlophisetsa mokete wa ditumediso tsa bona.

**[50]**

1.5 Ha re lwantsheng boshodu ba manaka a ditshukudu.

**[50]**

1.6 Boha ditshwantsho tsena tse latelang. Kgetha setshwantsho se le seng o nto ngola moqoqo o itshetlehileng mohopolong wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho seo. Iqapele sehlooho sa hao. Se lebale ho iketsetsa moralo le ho hlaola diphoso temeng ya hao.

**[50]**

1.6.1



[Setshwantsho sena se qotsitswe ho *Move 17 Tshitwe 2014*]

1.6.2



1.6.3



**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2**

Shebisisa lethathama lena le latelang la ditema tsa kgokahano o nto kgetha tse PEDI ebe o ngola ka tsona. Mantswe e be a 180–200 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo le ho hlaola diphoso.

**2.1 Lengolo le yang ho mohlophisi wa koranta kapa makasine**

Ngolla Mohlophisi wa koranta kapa makasine ya kgetho ya hao, o hlahise maikutlo a hao ka ho kwetelwa ha bana ba banana ho jeleng setsi. [25]

**2.2 Puo**

Haufi le sekolo sa lona ho na le tamene e kgolo e tummeng. Le le lekgotla la kemedi ya baithuti le lemohile boitshwaro bo hlephileng ba barutwana ba fapohelang tameneng. O kopilwe ho tshetleha puo kopanong ya batswadi maloka le ditlamorao tsa jwala bo rekiswang pela sekolo. Ngola puo eo. [25]

**2.3 Kopo ya mosebetsi le boitsebiso (CV)**

Ngolla Modulasetulo wa lekgotla la kemedi ya batswadi (SGB) wa sekolo sa kgetho ya hao, o kope mosebetsi wa nakwana wa matsatsi a phomolo ya Loetse-Mphalane, wa ho lokisa mamati, difesetere le diheke tsa sekolo. O kenyetsetse le tokomane ya boitsebiso e tla paka hore o lokelwa ke mosebetsi oo. [25]

**2.4 Inthaviu e ngolwang**

Ngola puisano ya inthaviu pakeng tsa sebakadi sa theleleshene sa tshwantshiso eo o e ratang, eo o e bohlang ka mehla, le motjha ya kgallang ho ithutela mosebetsi oo. Fana ka lebitso la sebakadi seo le la motjha ya botsang dipotso. [25]

**2.5 Lengolo la setswalle**

Ngolla moholwane wa hao ya felletsweng ke mosebetsi ka lebaka la ho kwalwa ha feme eo a neng a sebetsa ho yona, o mo kgothatse ka ha a se a bile a na le kगतello ya maikutlo e mo kудisang. [25]

**2.6 Tekolokakaretso**

Ngola tekolokakaretso ya buka eo o kileng wa e bala mme wa natefelwa ke yona. Hopola ho fana ka lebitso la buka, la mongodi le thuto eo o e fumaneng bukeng eo. [25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50**  
**MATSHWAO KAOFELA: 100**